

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>a</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'50</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. <sup>a</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> tom... Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom... " " "	<b>0'06</b> <b>0'07</b>	"

## SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA SI TE VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.....	<b>0'85</b>	3 mesos....
Un any.....	<b>3'25</b>	1 any....
Dins Espanya.....	<b>1'00</b>	3 mesos....
Un any.....	<b>3'50</b>	1 any....
A Ultramar y s'Estrangé.....	<b>1'50</b>	3 mesos....
Un any.....	<b>5'00</b>	1 any....

## DESITXES.

En Ramon y na Margalideta eran dos níns agraciats. Iguals amb edat; d'un gènit dòcil y alegre, crexian com si fossen germans. Sis anys no més tenian quant neixqué s'amistat d'aquelles criatures inocents. Quant foren més gràndets, no passava dia qu' En Ramon no anàs à veure sa séua amigueta. Si era s'estiu corrián y brincavan per dins un jardí, cullint En Ramon ses més belles floretes per mesclarlès amb sos cabeys rossos y tavellets de sa séua estimadeta; y quant venia s'hivern passavan ses llargues vetlades, à sa agradable calor de sa llar benèfica escoltant fets heròichs, ecsemplars y rondonyes qu' els pares de na Margalideta los solfan contá.

Aquesta inocent amistat era coneguda y respectada de tots, perque sabían y vyan molt bé, que na Margalideta era un àngel y En Ramon un atllot franch y senzill.

D'aquesta manera se passaren uns quants anys y na Margalida se va sé una atllota hermosissima y agraciada; blanca y vermeya la séua cara; negres y expressius els seus uys; hermosos els seus cabeys; era mirada amb envèja per més de dues polleres de sa séua edat. Però es qui la trobava més hermosa era En Ramon. ¡Oh! sí. De cada dia sentia augmentà en vés d'ella aquell amor puríssim, y cridat per sa més dolsa simpatia, somiava un cel de delícies y d'eternes armonies.

Així passá es temps fins qu' arribaren a n'es devuit anys, y cap quantatre temps havia estorbat sa dolsa passió d'aquells dos cors enamorats y senzills.

Mes, un dia els pares d'En Ramon miraren amb disgust s'elecció des seu fiy. Orgullosos, apegats à s'interés y à sa pompa; amichs de figurá molta grandesa y representà més riquesa que sa que realment tenian; severs amb so seu fiy, implacables sempre qu' aquest los contrariava en lo més mínim ses séues idees, emplearen tot es seu imperi per-

que aquest se separás pera sempre de sa virtuosa Margalida.

¡Ah! no vos podeu pensá sa pena que tengueren aquells dos pòbres joves quant saberen aquella cruèl resolució. Una seljeta enverinada qu' hagués atravessat es còr de na Margalida no l'haguera ferida tant mortalment com la ferí al sèbre que s' havia d' acabá pera sempre aquella tèndre amistat.

—¡Ingrats! (deya ella;) ¿per qu' han esperat que jò l'estimás tant? ¡Ah! perque no som tan rica com ells, ni ostent aquella grandesa y pompa en la qual ells sempre somían! ¡no miran per axó en darmós aquest disgust! ¡Ah, Deu méu! ¡com es possible que jò puga sobreviure à tanta desditxa!...

Y diguent axó plorava amargament.

El pòbre Ramon no estava ménos trist. Moltes vegades quant els seus pares el reconvenian y l'amenassavan en desheretarlò si no olvidava na Margalida, los solia contestá:

—Lo que vostès me diuen pòt essè molt vè, qu' una dona més rica y de més categoria me sia més convenient per ses mires socials; mes, jò essè felís amb un' altre y estimarlè tant com estim na Margalida, jamay podrà essè.

—Desenganèt, (li deya son pare) s'amor es com es fum que mos céga y mos entebana, mes quant tú vòls agafarlò no es rès. Si tú t' empèñas en olvidá na Margalida, l'olvidaràs; jò t' ho jur. Pensa qu' es morta, y no hey ha cap mort que no s' olvid en breu temps.

—¡Ah! no; (deya En Ramon;) vostè may podrá coneixe lo molt que s' aman dos cors innocents, que nodrits desde s'infància amb aquest encant irresistible d'una dolsa simpatia, han arribat, com nòltros, à formá un llàs que dupsi la mort sólament podrà desfè.

Aquells pares quant sentian axó estavan tots furiosos, y vejent qu' eran inútils e infructuoses ses séues amonestacions, resolgueren à la si envià es seu fiy à fé un viatge y à passá una temporada à Madrit.

En Ramon traspasstat el seu còr de pena, obéhi es manament de sos pares, y se resignà à partí.

No vos vuy descriure sa despedida d'aquells enamorats, perque no heu sabrà expressà. Basta dirvós que durà molt y qu' hey va havè plòrs y juraents per una y altre part.

—Vetèn, (li deya na Margalida;) ve-tèn y creu los pares. ¡Tal vegada teniam qu' essè desgraciats! Vés, y jò procuraré olvidartè. Si; heu procuraré, encara qu' heu crech impossible. Però jamay consentiré en ser mal mirada des pares d'aquell à qui jò daríá sa mà d'espòsa. Cerca una atllota que sia à n'es seu gust; jò t' ho man; y procura essè felís.

Diguentsè aquestes y altres còses à la si se separaren, y pòques hores després En Ramon navegava en direcció à Madrit.

No vos poreu pensá lo concirós qu' estava aquest atllot d'es que s' havia separat de sa séua amigueta. Rès el distreya: ni sa vista d'altres tèrres qu' havia visitades, ni sa residència à n' aquell Madrit que tantes còses nòves tenia per ell; ni aquelles grans reunions; ni es balls; ni teatros; amb una paraula, rès era capás, à n'es pareixe, à ferli olvidá à sa séua estimada Margalida, y una gran añoransa el tenia sense alegria.

Més, quant va havè un any comensà à no pensá tant en sa que tant havia añorada, y à poch, à poch, li agradaren es deverliments, tant, que d'es cap de poch temps ja no se coneixia tal Ramon.

Aquella Cort questant d'atractius té, per pervertí sa juvintut, també pervertí es còrs senzill d'aquell pòbre atllot.

De ball en ball; de teatro en teatro; de francatxètla en francatxètla; en poch temps rès li faltà per essè un calavera. ¡Ah! d'aquesta manera, jque bònà d'olvidá va essè la pòbre Margalida! Prest aquesta deixá de sèbre noticies d'aquell ingrati, y ella que sempre l'estimava més y més, sufria amargament, de mòdo que sa séua salut se desmillorà notablement.

Es pares d'En Ramon ja poríen està contents y satisfets sabent es camvi de idees des seu fiy; però no hey estavan. Sabían, bé es veritat qu' ell, à n'es pareixe, ja no se recordava des seu amor ni de sa que ley havia inspirat. Però,

en camvi, sabian y veyan molt bé, que aquell fiy sòls se recordava d'ells quant tenia necessitat de doblés; y amb molt de disgust varen sèbre sa vida dissoluta en qu'aquell s'havia remolcat, y per aquest motiu, s'apresuraren à ferlo venir à n'es seu costat. Molts de disgusts causà à n'es fiy aquell mandat. Ell fé tot lo possible per veure si se quedaría à n'aquella terra que tant l'havia cautivat; més tot fonch inútil. Els seus pares no li enviaren ni un céntim, y à la fi no tengué més remey que venir.

¡Ah! ¡y còm estava de mudat! Aquell fiy antes tan obedient y dòcil, ja no creya còm abans amb aquell respecte es preceptes des seus pares. Ses màscimes y creències religioses s'havíen refredades y casi fuytes, dins aquell còr antes tan fervorós y senzill. Inútils varen essè ses amonestacions des seus pares perque millorás d'idées: ja no hey hagué remey.

Amb axò ja vos poreu pensá que no hey havia devertiment, ball, ni reunió, qu'ell no hey anàs. Un dia, à una de elles, vé una jove hermosíssima, y més per vanitat que per amó, pensá festetjarle.

Aquesta jove perteneixia à sa alta societat y era molt rica, y agradá à n'aquells pares que tant los agradava sa graudesa.

Satisfets de s'elecció des seu fiy, feyan tot lo possible perque aquest se casás prest, temerosos de que no mudás d'idées.

Després de mitx any, poch més ó menys, d'havè passat aquest succès, ja comensavan à parlá d'elegí es dia de ses bodes d'En Ramon y na Clementina.

Mes un dia, aquell acerlā à passá per devant una Iglesia que s'hi celebrava una gran fésia amb obsèqui à la Vèrge Maria, y més per curiositat que per devoció, hey entrà.

Mitx distret escoltava ses sonores armonies d'una bona orquesta, y recorría sa vista per una y altre part sense fiscarsé amb cap objècte. Més de còp se comímbo, es seu còr betegá amb violència, y un sospir silencios s'escapàs d'es seu pit.

(Acabard.)

UNA SEUVATGINA.

## A LO NEIXEMENT DEL FILL DE DEU.

Dins una cova reduïda  
En el rigor de s'hivern  
Neix lo Fill del Pare Ètern  
De Mare y Vèrge escullida.

Lo llogaret de Betlèm  
Terra fonch privilegiada  
Per ser lo alberch y posada  
De lo gran Rey de Salèm.

En punt de la mitja nit  
Maria la Vèrge y Pura  
A llum donà l'hermosura,  
Lo Fill de Deu Infinit;

Jesús del mon Salvador,  
Lo Divino Enmanuel,  
El Miñonet Rey del Cèl  
Y d'els homes Redentor.

Dins un pesèbre plorart  
Demunt payes amb gran fret  
Jau el Divino Ninet  
Qu'es de tot lo mon encant.

;Glòria à Deu en les altures!  
Los còros d'Angels li cantan  
Y els pastors, humils criatures,  
De tants bells cantars s'espantan.

Veyent tant gran novedat  
Inspirats per llum del Cèl  
Adoran tots plens de zel  
Al Fill de Deu humanat.

Y nòltros amb grans ternures  
Mos postràm à los seus peus  
Cantant en sonores veus  
Glòria à Deu en les altures.

P. G. F.

## BETLÈMS.

Molts y moltes se farán contes que venim à parlá d'aquelles capelletes que fan pera Nadal dins ses iglesies, oratòris y també dins moltes cases particulars que se l's anomena Betlèms. Però se equivocarán, perque (després d'havè fet una inclinada de cap devant aquests simulacres, per recordarnos s'amor que té Deu en vés de s'homo,) passarèm à xarrá sobre un' altre casta de Betlèms; axò es, des Betlèms socials; considerant ses famílies del dia amb sos individuos que les compónen, còm à pessses que totes elles compòstes pugan representar un bon Betlèm, es es dí, una bona societat. Vamos ydò; fil à sa guya y per envant.

Tots els homos qu'hey veuen un dit lluñy comprenen que sa societat va descarilada; s'egoisme, s'avaria, sa venjança, es lujo, sa set de gòigs materials y s'inmoraltat, pareix qu'intentan ferla sucumbí. Debades se propòsan curarla d'aqueixes malalties homos célebres; que, (la veritat, no'n faltan en el mon, ni ménos à sa nostra amada pátria;) però apesá des seus esfòrsos, no apareix aquesta millorada sinó pitjorada de cada dia; lo que fa teme no se li aplichi es remey allà shont té es mal; y lo mateix qu'una bota que vessás p'es fons y li posassen sullaca per ses dàgues, no se compon-

dria ni deixaría de vessá; axí veym, que à pesá de tothom, sa societat segueix amb sos seus mals després de tants de remeys que li han aplicats estant molt mal parada per representar un bon Betlèm en mitx del mon.

Però apesá de tots es pesás, hem de dà es nostre dictámen; (encara que rès valga) per allò de que *Més sap un missè y un ase qu'un missè tot sòl.* ¿Y sabeu qui es aquest? reformarmos tots individualment. Si; reformat s'individuo d'ell sortiran families reformades; y es conjunt d'aquestes, compondrà un'hermosa societat. ¿Còm quedará reformat s'individuo? cumplint estrictament es seus devers.

Tres son es devers que té obligació de guardá tothom que trapitja aquesta terra; y si no los guarda, se fa desgraciat à ell, y hey fa es seus germans. Aquests son en vés de Deu, en vés de els seus germans; y en vés d'ell mateix.

Ara per fervós veure que sa causa des mals actuals es s'inobservancia d'aquests devers, vos tench de mostrá ses famílies d'avuy en dia, (salvo honrades ecessions.) Aném, ydò, à fé corre es vél que les cubreix, lo mateix qu'aquell que cubreix es Bellèms de dissapte de Nadal. ¿Y que veurèm? ¡Ay! fá llastima... aquí veurèm una pòbre espòsa que plora; y al voltant seu, quatre ó cinch infants que per lo espellissats que van, y p'es colò macilent de sa séua cara, poreu comprendre es mal estat en qu'estan. Si los preguntau ahont es son pare, vos dirán qu'es à sa casa des joch, y que fa dies que no s'es acostat à ca séua. Aném à veure qui era es pare d'aquesta desgraciada familia quant era fadí, y trobarèm qu'era un d'aquells homos inmorals, que còm un animal, no es cuydá may de veure qui era es seu Creddó, ni sisquera alsà jamay es cap en el Cèl, per contemplá ses belleses de ses obres de Deu. Era també un breguista, un que no observava cap tracto; y que sa séua cara se girava còm à veleta de campaná. Ademés era un d'aquells que p'es seus ecessos y p'es seus abusos, arrastran una salut, que gracies si no més afecta à sa séua persona, y no arriba un poch més lluñy. En sa séua cara coneixerèu qu'està mitx *atotrical* de sum de tabach y de respirá ayres de tavernes, y mitx podrà de còses que sòls no'n vuy parlá. Digaumè: ¿quina familia podrá sortí d'aquest individuo, y quins individuos pòden sortí d'ella per essè membres de sa societat, y pastós bons y fins p'es Betlèm d'aquest mon? ¡Ah! ¡pòbres individuos! ¡pòbres famílies! ¡pòbre societat!

¿Veys aquell' altre familia desgraciada que mentres el pòbre marit s'assota dins una gaveta, passant tot es rigó des sòl y des fret, sa séua espòsa heu gasta tot en golosies, y eu randes y boleros, abandonant la casa y els infants, y que

després d'havé martirisat al pòbre marit amb un descaro may vist, acabau per prendre cadascú son vent amb escàndol des poble y en perjudici des seus infants? Mirém qui era aquesta mare de família quant fadrina y venrém qu'era aquella berganta qu'estava empagabida de que es seu nòm figurás à n'es registre de Fiyes de Maria, que casi may anava à l'Iglesia, que tot es seu quèfè era, bén pareixe, sens que deixás may cap ball encara que fós de màscara ó sense màscara; y que pujá à n'es matrimoni amb sa prenda més preciosa que té una dèna (axò es s'amor pur, perque sia es lás d'òr que mantenga estreta s'unió més santa de la terra) tota esquinçada y prostituida. ¡Ay! pòbre familia; pòbres fiys que surten d'ella! quins membres per formá bona societat! y figurá còm àngels des nostre Betlèm!

Anèm ara à veure es revés de sa medalla: anèm à veure una família modèle; s'han aclarides molt, però, encara n'hi ha qualcuna; (y vālgamos axò.) Si la volèm trobá retiremós devés un llogaret ó una casa de camp. Allá trobareu que s'hi respira un ayre pur; veureu unes costums patriarcals; si los parlaun de revolucions, huelgues, irregularitats, socialisme, y altres herbes, no vos entendràn. Allá veureu qu'à sa claró de la llar, el pare d'aquesta família passa el Rosari junt amb sa séua espòsa; que aquesta té un infant dins sa falda que l'umpl de besades diguentí totes aquelles còses que sòls se saben inventá ses bones mares. Ran de sa mare, veureu una joveneta de quinze ó sètze anys, sana y robusta, que pareix un àngel; que importà si no sap es teatro, ni ballà, y totes aquelles altres tonteries, que de dèu pichs nou, son sa causa de sa ruyna d'una casa, si, en canvi, sap lo necessari per arreglá una família? Mirau còm guarda dins es seu cor un amor pur y casto per depositá dins es seu futur espòs per fé sa séua felicitat.

També veureu un atlòt jove, hermos y robust, de costums brillants per sa séua inocència; se coneix que ses passions no l's han fet seu; poch importà que no sàpia aquelles còses que saben es joves inmorals de sa séua edat; basta que sàpia es seus devers; basta sàpia formá (quant serà s'hora) una bona família y conduí es seu destino al mitx de sa societat. Vat' aquí una família modèle; creada per individuos bons ja de joves; y qu'es seus fills serán pares d'altres famílies tan bones, còm ella. Axò son bons membres per compòndre una bona societat. Aquests pastòs son els que fan falta en es Betlèm del mon.

Acabèm dient: que de mals individuos no pòden sortir bones famílies; y quant aquestes son dolentes no hey pòt havé bona societat, no: es impossible. Reformemós individualment cada un de nòltros per mèdi d'una conducta moral y cristiana. Estimèm els nostros ger-

mans, sian es que sian.—Y per últim, estimemós à nòltros mateixos amb un amor ben entès y d'aquesta manera cada un de nòltros serà una pessa polida y en conjunt des demés formarèm una societat tan hermosa, còm un hermos Betlèm.

#### MESTRE GRIMOS.

#### ELS REYS.

—Atlets, feys vífa,  
Qu'els Reys ja vénen;  
Partdemunt còstes  
Los vénen ja.  
Treys ses escales,  
Els còrns, ses trompes;  
Y els rests y atxes  
Apareyan.

—Els Reys ja vénen...  
Varios pagèsos  
Los han vists, diuen,  
Devòra el Prat.  
Duan derrera  
Moltes llibrèyes,  
Camells, d'alhaques  
Ben carregats.

Segons fan contes,  
A Avemaria  
Pròp de sa Pòrta  
Tots tres serán.  
Donemmós cita  
Dalt sa Murada:  
Qu'ells mos hi vejen  
En arribar.

Diuen qu'al vespre,  
Quant farà fosca,  
Entrar confián  
Dins la Ciutat.  
Y qu'han de corre  
De casa en casa,  
Carrers, plassetes,  
Borns y Mercats.

Sé que digueren  
Que si los reben  
Amb bona cara,  
Heu agrahirán;  
Qu'amb tal propòsit  
A n'els nins duan  
Bones juguetes  
D'els seus Estats.

Ses sabatetes  
Ja tench posades  
Devòra els fèrrers  
Del balcó gran:  
Y esper dins elles  
Trobarí dòlses,  
O qualque alhaca  
Qu'à mí m'agrat.

Un n'hi ha qu'es homò  
Molt respectable,  
De cara alegre,  
Y cabeyas blanchs.

Aquest du jòyes  
D'or y de plata,  
Pedres precioses,  
Grossos brillants.

—  
S' altre es moreno  
De cara sèria;  
Amb cabayera  
De rissos llarchs.  
Aquest d'u esències,  
Perfums y aromes,  
Encèns riquíssims,  
Bòns estorachs.

—  
S' altre es un negre  
Que d'u arrecadas,  
Vestit de seda,  
Y un gròs turbant.  
Aquest du mirra,  
Precioses gomes,  
Y altres sustancies  
Per cura mals.

—  
Vénen de l'India,  
Pèrsia y Arabìa,  
Y d'altres tèrras  
De per Llevant.  
Un s'anomena  
Melsidò, y s' altre  
Gaspà, y es negre  
Nòm Baltasà.

—  
La llum cercavan,  
Pau y ventura;  
Y hermosa estrella  
Los ha guiat.  
Sempre llum tròba  
Que l'encamina,  
Aquest que cerca  
La Veritat.

PEP D'AUBENA.

#### XEREMIADES.

Don Francesch de Semir, empleat digníssim per sa séua probitat, ilustració y bellíssim caràcter, mos participa qu'ha prèss possesòri de s'Administració de Contribucions y Rentas d'aquesta Província, y que desitja atendre à sa justicia y à sa rahó. No's pòt esperá ménos d'els seus antecedents bellíssims y creym qu'aquests rams, que son per cert suscriptibles de moltes millores, encara que li ocasionaran trabays y querfers, donarán à coneixe prest lo molt que val sa persona que los té ara à son càrrec.

Que conti amb nòltros amb tot quant crega puguèm esserli útils.

\*.  
¡Ay, ydò! ¡señor Laynez! No se creya Vòce Real Magestat andarina, qu'al mitx de la mar, tan fluixa, hey trobaría una cama tan fòrta còm sa d'En Adrové alies Rata. Nòltros ja heu creyam axí quant vostè vengué à desafíà els mallorquins à corre, perque cabalment cada any à Mallorca hey ha Certàmens de

aquest art, y ja se sab, sa pràctica fà els mestres.

«Voléu avansá amb una ciència, carrera, art, ó cualitat moral? Practicau lè molt, y donau prèmis à n'el qui farà sa reixa més amunt. S'estudi no basta, s'es mesté s'etsercisi material y repetit d'aquella cosa per avansá y ferla bé y milló qu'els altres.

Ara heu haveu pogut veure prácticament. Aquesta memòria ó costum de corre que mos vé d'en temps d'es Grechs y Romans, ha fét qu'En Rata mallorquí gofíás à n'En Laynez aragonés, y si vengués en Bargossi italiá també quedaría malament. No hi poséu dupte.

\* \*

Hem sentit à dí qu'à dins varios carrers de Ciutat y à n' els baixos de cases de pisos per llogá, hey ecsisteixen depòsits grans de petróleo, que no tant sòls son una amenassa contínua p'els veynats, sinó que los son també una contínua incomoditat per s'oló qu'exhalan.

S'Ajuntament té dispòst, si no estàm equivocats, qu'aquests magatzems estigan à fòra-pòrta y sòls tolera una petita ecsistència dins sa població per vendre à la menuda.

«Aquestes disposicions son lletra mòrta ó no heu son? Sí heu son, sa llibertat ha d'essè per tothom igual; y si no heu son ¿perqu' es que se permeten aquests abusos y estralimitacions de ses ordenances? Voldríam no havermosnè d'ocupá per segona vegada.

\* \*

Totes aquelles persones que no troben pronòstichs de L'IGNORANCIA acabats aquests passats díes, ara ja pòden anar-nè à cercá. Era tal sa demanda y prèssa que tenian, que'no bastavan mans per cosirlos y vendrerlós, apesá de qu'han arribat à esse devuyt personnes ses que feyan aquesta feyna.

També los avisám que si vòlen calendaris del any passat per fé colecció, n'hi ha d'encuadernats à la rústica y per pòde guardá.

Tot heu trobarán à sa Cadena de Cort, n.º 11.

En molt de gust publicam à n'es nòstro setmanari un Soneto qu'hem rebut d'un compatrici nòstro que viu dins Barcelona, y que sabèm cèrt qu'agradarà à n'els nòstros ignorants lectors baix de tots coneçtates. Diu axí.

### A MÒS FILLS.

~~~~~

Alegries del còr en les derreres Hòrs d'aquesta vida que s'acaba; Per vosaltres un temps jò desitjava La sòrt de les riqueses enciseres.

Més devant de la mòrt, tan mentideres Les veix qu'era comprench lo molt qu'errava... Del Paradís la poma axí enganava La gola de les ànimes primeres.

«Donchs quina sòrt vos deixaré en la vida Jò que vos vull ab mí à l'etèrna glòria Quand la mortal carrera haurà finida? Fills meus, la dixta humana es transitòria.... Feysvós amichs de Deu, y en Ell segura Tendreu la glòria que per sempre dura.

M. V. AMER.

### COVERBOS.

—Perico: ¿que t'han duyt els Reys?  
—May heu endevinariau.  
—¿Còm es ara?  
—Es pronòstich de L'IGNORANCIA.  
—Sí, ydò demà m'en aniré à comprarnè una dotzena per regalà à n'es meus nebots.

\* \*

Un pagès tenia un mul qu'estava malaüt de ses cames y el dugué à ca's mescal perque'l mirás.

Aquest, després d'haverló examinat, li digué qu'anàs à ca's Potecari y de manàs dues unses de..... però còm estava un poch distrèt y tenia sa costum de dí moltes vegades *vamos, pues*, no li digué qu'era lo que li havia de donà; y es pagès, lo més natural del mon, s'en va à ca's Potecari y demana:

—Me voleu donà dues unses de *vamos pues* per curá sa cama à n'es méu mul?

\* \*

Passant un Coronel à n'es seu retgiment revista de policia, vé un soldat, que, estirat es coll y ses mànegues de jaqueta interiò, volia tapá sa falta de camia.

—¿Còm es axò, sense camia? (preguntà tot furios es jefe.)

—*Mi coronel*, (contestà quadrantsè es soldat,) le tenia molt bruta, y l'he venuda per comprá sabó per rentarle.

\* \*

Un señó estava mirant desde es pati des Teatro sa cassòla, y preguntà:

—¿Perque dinuen à n'allò el Paradís?

—Perque allà hey ha qui hey menjapomes, (li contestaren.)

### CRIDES.

### CALENDARIS DE L'IGNORANCIA.

Se vén à ca els *Hereus d'En Rotger*, Cadena de Cort, n.º 11.

**Un calendari... mitja pesseta.**

**Una dotzena.... un duro.**

**Cinquanta..... quatre duros.**

Hala, correu à comprarnè, que ja es hora; y vos treureu es gat d'es sach, si frissau de sobre lo molt que dà.

### PORROS-FUYES.

GEROGLIFICH.

**molt**

**1.000,000**

**: X D.**

### A Q E T E N I R E N




MESTRE GRINOS.

### SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla una filoua à sa murada?
2. ¿Y un fús à una mondyà?
3. ¿Y una dòna quant fila à un cai?
4. ¿Y uns guants à ses fícres?

IDBM.

### TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª reixa, lo que duen es Soldats, Monicipals, Serenos y moltes altres persones; sa 2.ª, lo que duen ses senyors per lujo à una reunió; sa 3.ª, lo que fa sovint una cuynera; sa 4.ª, lo que fa sonà unes xeremies; sa 5.ª, una paraula castellana; sa 6.ª: es nom d'una lletra, y sa 7.ª, un número romà.

ESEMÉ.

### XARADA

Segona y tèrsa m'escriví

Sense prima ni segona;

Diu qu' es tot fa bona estona

Que cerca tèrsa y segona

Per encalentí es seu niu,

Si no tens segona y prima

Fadrí y te vòls casá

Alèrtia li has d'está

Si demanes cap fadrina,

Que si ella es un pòch espriva

Prest t'enviarà à ca-téua

Y à dins un tèrsa y primera

Passarás sa téua vida.

UN EMPLEAT DES CARRIL.

### PREGUNTA.

¿Quin es es gust més comú de tots?

MESTRE GRINOS.

### CAVILACIÓ.

#### D'ABRETS

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

### ENDEVINAYA.

Mirau que som desgraciat

Per dà gust à mon señò

Dantmè besades d'amò

Em fa morí tot cremat.

PANCHO PANCHITO PANCHOTE.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

5 JANÉ DE 1884

Estampa d'En Pere J. Gelabert.